

Sons and Daughters of God

By Elder Rubén V. Alliaud
Of the Seventy

Mga Anak nga Lalaki ug Mga Anak nga Babaye sa Dios

Ni Elder Rubén V. Alliaud
Sa Seventy

October 2024 general conference

We truly believe that we are all literally the children of God, and because of that, we have the potential to become like Him.

Today I would like to address one of the most joyful, glorious, and powerful gospel truths that God has revealed. At the same time, it is ironically one for which we have been criticized. An experience I had some years ago profoundly deepened my appreciation for this gospel truth.

As a representative of the Church, I was once invited to a religious conference where it was announced that from that moment on they would recognize as valid all baptisms performed by almost all other Christian churches, as long as the ordinance was done with water and in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Then it was explained that this policy did not apply to baptisms performed by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

After the conference I was able to delve deeper into the reasons for that exception with the leader in charge of the announcement. We had a wonderful and insightful conversation.

In short, he explained to me that that exception had primarily to do with our particular beliefs about the Godhead, which other Christian denominations often refer to as the Trinity. I expressed my appreciation for him taking the time to explain to me his beliefs and the policy of his church. At the end of our conversation, we hugged and then said goodbye.

Nagtuo gayod kita nga kitang tanan literal nga mga anak sa Dios, tungod niana, kita adunay potensyal nga mahimong sama Kaniya.

Karon gusto ko nga mamulong sa usa sa labing mahimayaon, malipayon, ug gamhanan nga mga kamatuoran sa ebanghelyo nga gipaday-ag sa Dios. Sa samang higayon, usa kini diin kita sa kasagaran gisaway. Usa ka kasinatian pipila ka tuig na ang milabay mipalawom pag-ayo sa akong pasalamat alang niining kamatuoran sa ebanghelyo.

Isip usa ka representante sa Simbahan, gidapit ko makausa sa usa ka komperensiya sa relihiyon diin gipahibalo nga gikan nianang higayona ilang ilhon isip balido ang tanang bunyag nga gipahigayon sa hapit tanang ubang Kristiyanong mga simbahan, basta ang ordinansa gihi-mo pinaagi sa tubig ug sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dayon, gipasabot nga kini nga palisiya dili magamit sa mga bunyag nga gipahigayon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Human sa komperensiya naningkamot ko nga masabtan ang mga rason alang niana nga eksepsiyon gikan sa lider nga nagdumala sa pahibalo. Kami adunay talagsaon ug puno sa pagsabot nga panagsultihanay.

Sa laktod, mipasabot siya nako nga ang eksepsiyon adunay kalabotan sa atong piho nga mga pagtuo bahin sa Dios nga Kapangulohan, nga sa kasagaran gipasabot sa ubang Kristiyanong mga denominasyon nga mao ang Trinidad. Mihatag ko og pasalamat kaniya sa paggahin og panahon sa pagpasabot nako sa iyang mga gituohan ug sa palisiya sa iyang simbahan. Sa pagtapos sa among panagsultihanay, naggakos mi ug

As I later contemplated our discussion, what this leader said about Latter-day Saints not understanding what he called the “mystery of the Trinity” stayed in my mind. What was he referring to? Well, it had to do with our understanding of the nature of God. We believe that God the Father “is an exalted man” with a glorified “body of flesh and bones as tangible as man’s; [and] the Son also.” Thus, every time we talk about the nature of God, in some way, somehow, we are also talking about our own nature.

And this is true not only because we all were made “in [His] image, after [His] likeness,” but also because, as the Psalmist recorded, God said, “Ye are gods; and all of you are children of the most High.” This is for us a precious doctrine now recovered with the advent of the Restoration. In summary, it is nothing more or less than what our missionaries teach as the first lesson, first paragraph, first line: “God is our Heavenly Father, and we are His children.”

Now, you might say, “But many people believe we are children of God.” Yes, that is true, but their understanding may be a little different from the implication of its deeper meaning that we affirm. For Latter-day Saints, this teaching is not metaphorical. Rather, we truly believe that we are all literally the children of God. He is “the Father of [our] spirits,” and because of that, we have the potential to become like Him, which seems to be inconceivable to some.

It has now been over 200 years since the First Vision opened the doors to the Restoration. At the time, young Joseph Smith sought guidance from heaven to know what church to join. Through the revelation he received that day, and in later revelations given to him, the Prophet Joseph obtained knowledge about the nature of God and our relationship to Him as His children.

Because of that, we learn more clearly that our Heavenly Father has taught this precious

dayon nanamilit.

Unya samtang namalandong ko sa among panag-istorya, unsa ang gisulti niini nga higa-la bahin sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga wala makasabot sa unsay iyang gitawag nga “misteryo sa Trinidad” nakapabalaka nako. Unsay iyang buot ipasabot? Ah, bahin kini sa atong pagsabot sa kinaiyahan sa Dios. Nagtuo kita nga ang Dios nga Amahan “usa ka nahimaya nga tawo” adunay nahimaya nga “lawas nga unod ug mga bukog nga mahikap ingon sa tawo; [ug] ang Anak usab.” Matag higayon nga kita maghisgot bahin sa kinaiyahan sa Dios, sa pipila ka paagi naghisgot usab sa atong kaugalingong kinaiyahan.

Ug kini tinuod dili lamang tungod kay kitang tanan gihimo “sama sa [Iyang] dagway, sunod sa [Iyang] hitsura,” apan usab, sama sa girekord sa Salmista, tungod kay miingon ang Dios, “Mga dios kamo; nga kamong tanan mga anak sa Labing Halangdon.” Alang kanato usa kini ka bililhon nga doktrina nga nahibalik pag-abot sa Pagpahiuli. Sa katingbanan walay lain kondili unsay gitudlo sa atong mga misyonaryo isip ang unang leksiyon, unang parapo, unang linya: “Ang Dios mao ang atong Langitnong Amahan, kita Iyang mga anak.”

Karon, tingali moingon mo, “Apan daghang tawo nagtuo nga kita mga anak sa Dios.” Oo, tinuod kana, apan ang ilang pagsabot tingali lahi og gamay gikan sa implikasyon sa mas lawom nga kahulogan niini nga atong gipamatud-an. Alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kini nga pagtulun-an dili sambingay. Hinuon, nagtuo gayod kita nga ang tanang tawo tinuod nga mga anak sa Dios. Siya mao “ang Amahan sa [atong] mga espiritu,” ug tungod niana, kita adunay potensyal nga mahimong sama Kaniya, nga ingon og dili masabtan sa uban.

Sobra na karon sa 200 ka tuig sukad nga ang Unang Panan-awon mibukas sa mga pultahan sa Pagpahiuli. Nianang higayona, ang batan-ong si Joseph Smith nangayo og giya gikan sa langit aron makahibalo unsa nga simbahan ang apilan. Pinaagi sa pagpadayag nga nadawat niya niana nga adlaw, ug sa ulahing mga pagpadayag nga gihatag ngadto kaniya, si Propeta Joseph nakaangkon og kahibalo bahin sa kinaiyahan sa Dios ug sa atong relasyon ngadto Kaniya isip Iyang mga anak.

Tungod niana, mas klaro natong nakat-onan nga ang atong Langitnong Amahan mitudlo

doctrine from the very beginning. Allow me to cite at least two accounts from the scriptures to illustrate this.

You might remember God's instructions to Moses as recorded in the Pearl of Great Price.

We read that "God spake unto Moses, saying: Behold, I am the Lord God Almighty, and Endless is my name." In other words, Moses, I want you to know who I am. Then He added, "And, behold, thou art my son." Later he said, "And I have a work for thee, Moses, my son; and thou art in the similitude of mine Only Begotten." And then finally, He ended with, "And now, behold, this one thing I show unto thee, Moses, my son."

It appears that God was determined to teach Moses at least one lesson: "You are my child," which He repeated at least three times. He could not even mention the name of Moses without immediately adding that he was His son.

However, after Moses was left alone, he felt weak because he was no longer in the presence of God. That is when Satan came to tempt him. Can you see a pattern here? The first thing he said was, "Moses, son of man, worship me."

In this context, Satan's request to worship him may have been only a distraction. A significant temptation for Moses in that moment of weakness was to become confused and believe that he was only a "son of man," rather than a child of God.

"And it came to pass that Moses looked upon Satan and said: Who art thou? For behold, I am a son of God, in the similitude of his Only Begotten." Fortunately, Moses was not confused and did not allow himself to become distracted. He had learned the lesson of who he really was.

The next account is found in Matthew 4. Scholars have entitled this "the three temptations of Jesus," as if the Lord was tempted only three times, which of course is not the case.

Hundreds of gallons of ink have been used to explain the meaning and content of these

niining bililhong doktrina gikan gayod sa sinug-danan. Tugoti ko nga mohisgot og dili mominos duha ka kasinatian gikan sa mga kasulatan sa paghulagway niini.

Tingali nahinumdom mo sa mga instruksiyon sa Dios ngadto ni Moises nga narekord sa Perlas nga Labing Bililhon.

Mabasa nato nga ang "Dios namulong ngadto kang Moises, nga nag-ingon: Tan-awa, Ako mao ang Ginoong Dios nga Makagagahom, ug Walay Kataposan mao ang akong ngalan." Sa laing pagkasulti nag-ingon, Moises, gusto ko nga makahibalo ka kinsa ko. Dayon Siya mi-dugang, "Ug, tan-awa, ikaw akong anak Unya miingon siya, "Ug ako adunay usa ka buhat alang kanimo, Moises, akong anak; ug ikaw mao ang may pagkasama sa akong Bugtong Anak." Ug sa kataposan, gitapos Niya sa pag-ingon, "Ug karon, tan-awa, kining usa ka butang Ako mopakita nganha kanimo, Moises, akong anak."

Makita nga ang Dios determinado sa pagtud-lo ni Moises og usa ka leksiyon: "Ikaw akong anak," nga Iyang gibalikbalik dili mominos tulo ka higayon. Dili gani Niya isulti ang ngalan ni Moises nga dili dugangan dayon nga siya Iyang anak.

Pero, human nga si Moises nag-inusara na lang, gibati niya ang kahuyang tungod kay wala na siya sa presensya sa Dios. Mao kanang higayona nga si Satanas miabot aron sa pagtent-tal kaniya. Makita ba ninyo ang sundanan? Ang unang butang nga iyang gisulti, "Moises, anak sa tawo, simba kanako."

Niini nga konteksto, ang hangyo ni Satanas sa pagsimba kaniya tingali usa lang ka pagbalda. Ang usa ka importante nga tentasyon alang ni Moises nianang higayona sa kahuyang mao nga maglibog ug motuo nga siya usa lamang ka "anak sa tawo," kaysa usa ka anak sa Dios.

"Ug nahinabo nga si Moises mitan-aw diha kang Satanas ug miingon: Kinsa ikaw? Kay tan-awa, ako mao ang usa ka anak sa Dios, nga may pagkasama sa iyang Bugtong Anak." Maayo gani, si Moises wala maglibog ug wala motugot sa iyang kaugalingon nga mabalda. Nakat-on siya sa leksiyon kon kinsa gayod siya.

Ang sunod nga asoy makita sa Mateo 4. Ang mga eskolar mihatag og ulohan niini "ang tulo ka tentasyon ni Jesus" ingon og ang Ginoo gitental lang og tulo ka higayon, nga sa tinuod dili mao.

Gatosan ka galon sa tinta ang gigamit sa pagpasabot sa kahulogan ug sa sulod niini nga

temptations. As we know, the chapter begins by explaining that Jesus had gone into the desert, “and when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.”

Satan’s first temptation apparently had only to do with satisfying the Lord’s physical needs. “Command that these stones be made bread,” he challenged the Savior.

A second enticement may have had to do with tempting God: “Cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee.”

Finally, Satan’s third temptation referred to the aspirations and glory of the world. After Jesus had been shown “all the kingdoms of the world, ... [Satan] saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.”

In truth, Satan’s ultimate temptation may have had less to do with those three specific provocations and more to do with tempting Jesus Christ to question His divine nature. At least twice, the enticement was preceded by the challenging accusation from Satan: “If thou be the Son of God”—if you really believe it, then do this or that.

Please notice what had happened immediately before Jesus went into the desert to fast and pray: we find the account of Christ’s baptism. And when He had come out of the water, there came “a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.”

Do we see the connection? Can we recognize a pattern here?

It is no wonder that every time we are taught about our divine nature and destiny, the adversary of all righteousness tempts us to call them into question.

How different our decisions would be if we really knew who we really are.

We live in a challenging world, a world of increasing commotion, where honorable people strive to at least emphasize our human dignity, while we belong to a church and embrace a gospel that lift our vision and invite us into the divine.

mga tentasyon. Sa atong nahibaloan, ang kapitulo nagsugod pinaagi sa pagpasabot nga si Jesus miadto sa disyerto, “ug didto nagpuasa si Jesus sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii ug unya gigutom siya.”

Ang unang tentasyon ni Satanas may kalabotan sa pagtagbaw sa pisikal nga mga panginahanglan sa Ginoo. “Himoang pan kining mga bato,” iyang gihagit ang Manluluwas.

Ang ikaduha nga pagpanghaylo may kalabotan sa pagtental sa Dios: “Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo.”

Sa kataposan, ang ikatulong tentasyon ni Satanas may kalabotan sa mga pangandoy ug himaya sa kalibotan. Human gipakita ngadto ni Jesus ang “tanang gingharian sa kalibotan, ... si [Satanas] miingon ngadto kaniya, Ihatag ko kani-mo kining tanan kon moluhod ka ug mosimba kanako.”

Sa tinuod, ang labing mahagitong tentasyon ni Satanas tingali wala kaayoy kalabotan sa tulo ka piho nga mga panghaylo ug mas may kalabotan sa pagtental ni Jesukristosa pagkwestyon sa Iyang balaan nga kinaiyahan. Dili mominos kaduha, ang pagpanghaylo giunhan pinaagi sa mahagitong akusasyon gikan ni Satanas “Anak ka man kaha sa Dios”—kon ikaw nagtuo gayod niini, nan buhata kini o kana.

Palihog hibalo i unsa ang nahitabo dayon sa wala pa si Jesus miadto sa disyerto aron magpuasa ug mag-ampo: makita nato ang asoy sa bunyag ni Kristo. Ug sa dihang mikawas Siya sa tubig unya may “tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang pinangga kong Anak, nga nakalipay kanako pag-ayo.”

Makita ba nato ang koneksyon? Makaila ba kita sa usa ka sundanan dinhi?

Dili ikatingala nga sa matag higayon nga gitudloan kita bahin sa atong balaan nga kinaiyahan ug kapalaran, ang kaaway sa tanang pagkamatarong motental nato sa pagduhaduha unsay gitudlo nato.

Pagkalahi gayod tingali sa atong mga desisyon kon kita nakahibalo pa kinsa gayod kita.

Nagpuyo kita sa mahagiton nga kalibotan, usa ka kalibotan nga nagkagrabe ang pagkagulyang, diin ang madungganon nga mga tawo naningkamot sa pagpasabot sa kaligdong sa atong pagkatawo, samtang kita sakop sa usa ka simbahan ug nagdawat sa ebaghelyo nga mobayaw sa atong panan-awon ug modapit nato ngadto

Jesus's commandment to be "perfect, even as [our] Father which is in heaven is perfect" is a clear reflection of His high expectations and our eternal possibilities. Now, none of this will happen overnight. In the words of President Jeffrey R. Holland, it will happen "eventually." But the promise is that if we "come unto Christ," we will "be perfected in him." That requires a lot of work—not just any work, but a divine work. His work!

Now, the good news is that it is precisely our Father in Heaven who has said, "For behold, this is my work and my glory—to bring to pass the immortality and eternal life of man."

President Russell M. Nelson's invitation to "think celestial" implies a wonderful reminder of our divine nature, origin, and potential destination. We can obtain the celestial only through Jesus Christ's atoning sacrifice.

Perhaps that is why Satan enticed Jesus with the very same temptation from the beginning to the end of His earthly ministry. Matthew recorded that while Jesus hung on the cross, those "that passed by reviled him, ... saying, ... If thou be the Son of God, come down from the cross." Glory be to God that He did not hearken but instead provided the way for us to receive all celestial blessings.

Let us always remember, there was a great price paid for our happiness.

I testify as with the Apostle Paul that "the Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are children of God: and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together." In the name of Jesus Christ, amen.

sa balaan.

Ang sugo ni Jesus nga "magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang [atong] Amahan nga atua sa langit" usa ka klaro nga timailhan sa Iyang taas nga mga ekspektasyon ug sa atong mahangtorong mga posibilidad. Karon, walay usa niini nga mahitabo diha diha dayon. Sa mga pulong ni Presidente Jeffrey R. Holland, mahitabo kini sa "kataposan." Apan ang saad mao nga kon kita "moduol ngadto ni Kristo" kita "mahingpit diha kaniya." Nagkinahang kana og daghang buhat—dili lang bisan unsa nga buhat, apan balaanon nga buhat. Iyang buhat!

Karon, ang maayong mga balita mao nga ang atong Amahan sa Langit mismo kinsa mipahayag, "Kay tan-awa, mao kini ang akong buhatug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo."

Ang imbitasyon ni Presidente Russell M. Nelson sa "paghunahuna og celestial" nagsugyot og talagsaong pahinumdom sa atong balaan nga kinaiyahan, gigikanan, ug potensyal nga destinasyon. Makaangkon lamang kita sa celestial pinaagi sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo.

Tingali mao kana ang hinungdan kon nga no nga si Satanas mihaylo ni Jesus sa samang tentasyon gikan sa sinugdanan hangtod gayod sa kataposan sa Iyang yutan-ong pangalagad. Si Mateo mirekord nga samtang si Jesus nagbitay sa krus, kadtong "nanglabay gibiyabiya siya, ... nag-ingon, ... Kon ikaw ang Anak sa Dios, kanaog sa krus." Himaya ngadto sa Dios nga wala Siya maminaw apan hinuon mihatag og paagi alang nato nga modawat sa tanang panalangin sa celestial.

Hinumdoman nato kanunay, nga adunay dakong bugti nga gibayad alang sa atong kalipay.

Ako mopamatuod sama ni Apostol Pablo nga "makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios: ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo, kay kon makig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya." Sa ngalan ni Jesukristo, amen.